

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English / Sesotho

May 2020 Edition 2



**Health sector
readied for
COVID-19
spike**

Page 6



**Jobless
to receive
distress
funding**

Page 9

Schools to re-open in phases

SCHOOL PERSONNEL are returning to work on set dates during May to prepare for the return of Grade 7 and matric students in June, with subsequent grades being phased in over a period of time.

More Matshediso

The Department of Basic Education has revised the school calendar to keep learners and teachers safe as South Africa continues to fight the coronavirus (COVID-19) pandemic.

Basic Education Minister Angie Motshekga says the plan is that Grade 12 and 7 learners go back to school on 1 June 2020. Office-based staff returned to

work on 4 May, school management teams on 11 May and teachers on 18 May to allow sufficient time for schools to be prepared for the return of the first batch of learners.

The school calendar will be gazetted once the administrative work has been completed.

Furthermore, special arrangements will be made to permit learners and teachers who are currently in other towns or cities, provinces and/or neighbouring countries to return to

their schools and places of residence.

A special dispensation will also put in place for learners who experience barriers to learning.

Catch-up programme

Following the announcement of the national lockdown by President Cyril Ramaphosa, the Council of Education Ministers agreed to focus on a catch-up programme for when learners return to school and, in the

meantime, to double efforts to promote learning and teaching in homes.

"We are grateful that our partners have made great strides to reach out to as many learners as possible, with the provision of curriculum support during the COVID-19 lockdown," Minister Motshekga says.

The department has used 123 radio stations and six television channels, with a total reach of over 35 million people, to minimise the impact of the national

lockdown on schoolchildren by putting learning support within their reach.

In addition to the 13 radio stations of the SABC, which broadcast in all official languages, 110 community radio stations are also involved in carrying curriculum content on a daily basis.

The radio lessons provide curriculum support lessons to learners in various grades, including early childhood de

• Cont page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 0083



Vuk'uzenzele



@VukuzenzeleNews

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

FREE COPY NOT FOR SALE

Tataiso e butlebutle ya ho sebedisa maske ya sefahleho



Lefapha la Bophelo bo Botle la Naha le kgothaletsa batho kaofela Afrika Borwa ho rwala maske wa lesela (o boelang o tsebahala e le maske eseng wa bongaka) ha ba le hara batho.

Bapalami ba sebedisang ditekesi le mefuta e meng ya dipalangwang tsa setjhaba, ha mmoho le batho bao e leng hore ba qeta boholo ba nako dibakeng tseo e leng hore ha ho bobebe ho ikgetholla, ba tlameha ho rwala dimaske tsa masela.


Molemo o ka sehlohung wa ho rwala maske ke ho

fokotsa palo ya kokwanahloko ya corona (COVID-19) e ntseng e kgohlelwa ke ba nang le tshwae-tso mme sena se fokotsa ho ata ha yona ka marothodi.

Ka ha batho ba bang ba nang le kokwanahloko ya corona ha ba bontshe matshwao a tshwaetso kapa eka nna ya ba ha ba tsebe hore ba na le tshwaetso, batho kaofela ba tlameha ho rwala maske.

Bohlokwa ba maske tsa lesela mabapi le ho phefumoloho moyo o hlwekileng

Ho kgothaletswa tshebediso ya dimaske tsa masela



jwalo ka karolo ya ho hlwekisa phefumoloho kapa boitshwaro bo kenyelletsang ho kgohlela le ho ithimulela ka hara setsu kapa thishung. Maske e tlameha ho kwahela nko le molomo ka bottalo. Maske ha wa tlameha ho hulelwa tlase ha o bua, o kgohlela kapa o ithimula.

Ho bohlokwahlkwa

hore dimaske tsa masela di sebediswe hantle. Tshebediso e fosahetseng e ka baka hore basebedisi ba ipehe kotsing ya ho fetisa COVID-19.

Le ha o rwetse maske o tlameha ho:

- hlatswa matsoho a hao
- ho ikgetholla ho ba bathong ba bang
- hopola ho thimulela kapa ho kgohlela ka setsung tsa hao
- qoba ho itshwara mahlo, nko kapa molo-


mo ka matsoho a sa hlwekang.

Setjhaba ha se a tlameha ho sebedisa dimaske tsa ho phefumoloha tse sebediswang ke dingaka kapa tse tsebahalang ka hore ke tsa N-95 hobane di boloketswe basebeletsi ba bophelo bo bottle le baarabedi ba bongaka ba ditshebeletso tsa tshohanyetso.

Mokgwa wa ho sebedisa maske wa hao wa lesela

1. Sebedisa feela maske o hlatsi-tsweng le ho terekwa.
2. Hlatswa matsoho a hao pele o rwala maske.
3. Rwala maske ka ho nepahala o shebise lehlakore le ka hare ka sefahleong, mme o netefatse hore o kwahela nko le molomo wa hao ka bottalo.
4. Tlama marapo ka mora hlooho, kapa haeba o sebedisa direkere, netefatse hore di fela di tile hantle.
5. Netefatse hore o ya o lekana. O tjekise ho netefatse hore o fela o lekana hantle. Ho hang o seke wa tshwara karolo ya lesela.
6. Ha o se o rwetse maske, SE KA ITSHWARA SEFAHLEHO hape ho fihlela o rola.
7. Ha o rola, fasolla mafito, mme ka kelahloko, mena maske ho tloha ka hare ho ya kantle, o tshware ka marapo/rekere mme o tshole maske ka hara setshwelwa se behetsweng ho hlatswa maske wa lesela feela.
8. Hlatswa matsoho a hao mme o a omise pele o etsa eng kapa eng.
9. Bonyane motho a le mong o tlameha ho ba le dimaske tsa masela tse pedi hore a tle a kgone ho ba le o hlwekileng o loketseng ho sebediswa ha o mong o hlatswitswe.
10. Dimaske di tlameha ho hlatswa ka sesepa le metsi a tjhesang, di tsokotswe hantle le ho terekwa.

HO IKGETHOLLA HO BA BATHONG BA BANG



Bohlokwa ba ho ikgetholla ho ba bathong ba bang

Ntwend e kgahlano le tshwaetso ya kokwanahloko ya COVID-19, ho ikgetholla ho ba bathong ba bang ho bohlokwa ho thusa ho fokotsa ho ata ha lefu lena naheng ka kakareto.

Ho ikgetholla ho ba bathong ba bang ho bolela ho boloka bohole bo ka bang alimitara tse pedi dipakeng tsa hao le batho ba bang hore o tle o fokotse tshwaetso ya COVID-19.

Tlwaelo ena e bohlokwa haholo ha re ntse re le hara sewa sa kokwanahloko ya corona moo kokwanahloko ena e atang ka mokgwa wa ho tloha ho motho e mong ho ya ho e mong ka marothodi a motho ya nang le tshwaetso ha a thimola, a kgohlela kapa a bua.

Ho phethahatsa ho ikgetholla ho ba bathong ba bang le kgino ya motsamao Afrika Borwa ho bohlokwa haholo ho batalatsa sehlohlolo, ho tla bonahalang ka ho theoha ha dipalo tsa batho ba nang le tshwaetso.

Lesedi lena le fepetswe ke Lefapha la Bophelo bo Botle.